



Dumisani o kwala athikele ya makasine wa sekolo sa bona.

O botsolotsa bana kwa sekolong sa gagwe ka maitemogelo  
a bona a leroborobo la *Covid*.

O ya go bua le barutwana ka nako ya go ikhutsa.



“O ne o nagana eng fa o utlwa lwa ntlha ka mogare wa Khorona?” Dumisani a botsa.

“Batho ba bantsi ba dumela se ba se bonang, e seng se ba se utlwang. Kwa tshimologong, bangwe ba rile mogare o, ga o teng,” ga bua Moses.



Moses a tswelela, "Batho bangwe ba ne ba sa batle go obamela melawana. Ke ba boleletse, re tshwanetse rotlhe re latele melawana ya leroborobo, gonne fa re sa dire, mogare ga o kitla o ya gope..."

"Kwa gae le mo motseng, re latetse melawana!" Zwanga a mo tsena ganong.



Zwanga ke lefatlha la ga Moses. Moses a leba Zwanga.

“A o bua o tiisitse?” ga botsa Moses.

“Ga ke reye batho ba botlhe mo motseng, fela bangwe ba bona!” Zwanga a gakala.

Barutwana botlhe ba tshega. Go ne go le jalo go mongwe le mongwe.



“Go ne go na le melao le melawana e mentsi!” Zwanga a ngunanguna.

A tswelela, “O se ke wa tshwara sefatlhego, o se ke wa tshwara nko, o se ke wa tshwara molomo, o se ke wa tsena mo beseng e e tletseng. Tlhapa diatla, tshasa sebolayaditwatsi, apara mmaseke, katogana le ba bangwe...”

Zwanga a felefwa ke mowa.



Moses a re, “Eish! Paka ya ntlha ya thibelonakwana ya go se tswele kwa ntle e ne e le boima!”

Dumisani a botsa setlhophla, “O dirile jang ka paka ya thibelonakwana ya go se tswele kwa ntle?”

Mpho a araba, “Go ne go se monate! Se o se dirileng ke go nna mo gae, o bogele TV. Kwa tshimologong, o ne o sa kgone go tswela le kwa ntle.”



"Go ne go le thata go ithutela fa gae, go na le modumo o mogolo," ga bua Basani.

"Ke ne ke le nosi. Ke ne ke batla mongwe go nthhalosetsa tiro e ke neng ke e filwe," ga bua Bongi.

"Ke ne ke tshwenyega thata ka tiro ya me ya sekolo," ga bua Mpheo.



“Jalo, o ne o itumetse fa dikolo di bulwa gape?” ga botsa Dumisani.

“Monagano wa me wa gore re boela dithutong e ne e le gore ga go a babalesega thata go ya sekolong,” ga araba Andzani.

Abdul a dumela, “Rona re le barutwana re ka nne ra se latele melawana kgotsa re ka lebala.”



"Ke ne ke sa akanye gore dikolo di tshwanetse go bulwa gape," ga bua Basani.

Mpho a re, "Ke ne ke itumetse thata go boela mo phaposiborutelong, go boela kwa sekolong."

"Le nna!" ga bua Moses, mme Zwanga a koba ka tlhogo.

"Pharologano ke eng jaanong kwa sekolong?" ga botsa Dumisani.



Moses a simolola, “Go na le selo se le sengwe fela se se fetogileng fa sekolong fa e sa le ka leroborobo la *COVID-19* mme sone ke...”

“... gore sengwe le sengwe se fetogile!” Zwanga a feleletsa polelo ya lefatlha la gagwe.

Ditsala tsa bona tsa tshega ka go dumela. Tshipi ya sekolo ya lela e le nako ya dithuto.



## —Dipotso

1. O ne o naganne eng fa o utlwa lwa ntlha ka *Covid-19?* Tlhalosa.
2. Tlhalosa lefoko lengwe le lengwe ka mafoko a gago: Leroborobo, tshela sebolayaditwatsi, paka ya thibelonakwana ya go se tswele kwa ntle.
3. Batla mafoko mo kgannyeng a a latolang bokao jwa: khutla, lela, lolea, gaisang.
4. Ke goreng go le botlhokwa go tlhana diatla tsa gago ka gale?
5. Ke melawana efe e sekolo sa gago se sololetseng gore o e latele? O nagana gore ke goreng e le botlhokwa?
6. Mafoko a 'Go fetogile selo se le sengwe fela' a raya eng?
7. O nagana gore ke eng se se kaetseng puso go bula dikolo gape?



Bukakanelo e ikaegile mo dipegelong tsa RX Radio.  
RX Radio ke seteišene sa radio ya bana ya  
inthanete, e dirilwe ke bana e bile e diretswe bana.

RX Radio e gasa go tswa mo Red Cross War  
Memorial Children's Hospital kwa Motse Kapa.

RX Radio e thusa bana go bua dikgang tsa matsapa  
a botlhokwa go bona.

[Etela RX Radio](#)